

Сыныпта
2 тапчы

Селсөнгөт депутаты, комсомолец Апрель Кудичкин олох-дараах комбинатыгар динэр-уокка туттуллар техниканы өрөмүөнүүр филиалга хайыс да сыйы үлэллир. Нань-лиэныэ сакааһын камгар, хаачыстыбаллахтын толорор Ол иһин длоп-сэргэ махтаһын-баһынбатын мээр.

РСФСР ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТЫН СЕССИЯТЫҢАР

(Бүтүүтэ. Иннин 1
ста. кир).

снговууллаууа дигэн болна-
таша. Ити смалга госу-
дарственной капиталнай
уугуулар бэлэвчтэ тэг-
нэгтэххэ б бэрхшээлшүүл
уугуулахтэ.

Балар сандык булаам, динчилер депутаттар, дөрмөбашчада социальнай проблемаларга быздарыгына, чуулган ололор дыңни тутуу-ну, үбүлөөни билләрдиң узлатыныарыларын көтөр.

Араатардар экономика түргөн тэтиминин сайдымын, норуот олохун материалнай уонна культурнай таһыма үүнүүтүн халччылар 1981 сыллаахы Государственный былааны уонна бюджетиг бигэрэтигэ аттилет.

[illegible]

Итгнн тэнгэ 1980 онылга

РСФСР-ийн эдийн засгийн хөгжлийн үндэсний төлөвлөгөөний дагуу 1979 оны төсвийн зардал 1978 оны төсвийн зардалтай харьцуулбал 10% хэмжээгээр өсөхөөр төлөвлөгөөтэй. 1979 оны төсвийн зардал 1978 оны төсвийн зардалтай харьцуулбал 10% хэмжээгээр өсөхөөр төлөвлөгөөтэй.

Күніздөй бәбізсә итп-
төн салгың киләр боппу-
рубулар: РСФСР каро-
най депутаттарын кырой-
дардаары, уобаластарда-
и Советтерын тудың
РСФСР Союзуну быра-
йыагың тудың, РСФСР
автономнай уокуржатарын
тудың РСФСР Союзуну
бырайыагың тудуң да-
даныагы РСФСР Верхов-
най Советын Президиуну
Председател М. А. Ясно-
иордо. Дыуууадың и-
киттөн депутаттар и-
Союзунуары бир сапа-
нак малынылар.

РСФСР Верховный Совет
и Президиуму Бийлаах
тарым бигэрэтиги тукумун
республика Верховный Со-
вети Президиуму Со-
кретара Х. П. Немков да-
кылаатын сунууһун Верхов-
ный Совет Бийлаахтары
бигэрэтигэ уонна туһаан-
наах Соңуоннору ылына.

РСФСР орус мугарымы-
лаар Верховный Советин
ныкыс сессията үлэтин
бүтүрдө.



БИЛЛИГЭЭС МЭХАНИЗАТОР

МОЛДАВСКАЯ ССР. Николай Иванович Паракур: главный инженер индустриальной технологии на предприятии в республике. Он рассказывает о развитии промышленности в Молдавии.

КУЛЬТУРНОЙ ОЛОХ СОНУННАРА

ҮЧҮГЭЙ СЫАНАБЫЛ
Хадардаагы сельский
Культура дэхиин драм
кружокун чыккыннэра Ф.
П. Готовцева—Филимо
нова салалтатыннан бы
йыл күһүн М. Эвер
стова—Обутова «Күөра
гайе драматын туруор
буттара.

Самостоятельный артист сестры таарыта драманы Эриэки Эрестини аатынан сохон иһилинниэлээх нууцарын олохтоохторун дьүүлэригэр таһаардылар. Корөөччүлэр

үүчтэй сэтгэвчлэлээр
млан, хадаард интер-
нэт-оюулаа амнэ
соншоо куддэдүлэр.
Орууларын ордул сит-
тинилээхтик Ольга
Игнатьева, Василий
Осипов, Петр Божде-
нов уо. д. а. талерду-
лар.

Вийр чуолнай: керс
хайммыта чычкынта
буолуора. АХШ у
НАТО-нап кыин со
таахтара көпсөтүһүн
роһа дьобуһулаах пробле
ларымта, бастатан ту
куттан суох буолуо

розанный этерэзэ олус
пятилетка түмүктээни-
нэх сылыгар гектардан
80-уу центнер дитарнай
туораны хомуйар.

Улаар үзүүлчүүнээх ситатиналэрин, техниканы үрлүүх кодүүстэхтин тулалзатын тыа хаһаайс-тыбазын производствотыгар прогрессийнай техно-логийны олохтообуутун ийин Н. И. Пара ССРС 1980 сыйлаары Государ-ственной бирэмийэтин млыта.

Снимок: Н. П. Парс (хагас) уюна Леовеней оройуоннады колхозтар советтарын «Мондсөлхөз химия» холбогугун химия заңына нүүнүл сабиэдиэ сэйэ П. Г. Амеличкын куурува үүнүүтүн асты наллар.

ССТА фотокришникът.

СЕЛЬСОВЕТ
ИСПОЛКОМУГАР

Урут нийтлэнгээр илби-
тийн кураук, Чураалчын сель-
ский Советыг барьт д
путаттар оюуларыг
1980 он ахсылын 14
күнүгүдн басыгманна-
ба эбл быбарлар мытл
лаллар Сельский Совет
исполкома сатинны 17 ку-
нүзэ: быгаарытыван,
общественная тэрийтэр
уонна үлэнтэр общест-
вогарын представителя-
ритэн уокуруктар-
даар быбар комиссия
запын тэрийдэ.

Уокуруктардаады бий
бар комиссияларын предсе
дательларинэн бигэргэти
тинчилэр:

18 №-дөөх уокурукка — Попов Степан Егорович, 19 №-дөөх уокурукка — Седалищев Петр Афанасьевич, 22 №-дөөх уокурукка — Тимашев Афанасий Петрович, 27 №-дөөх уокурукка — Седалищев Илья Ильич, 34 №-дөөх уокурукка — Дегтярев Иван Константинович, 35 №-дөөх уокурукка — Барисова Елизавета Петровна, 36 №-дөөх уокурукка — Савин Роман Максимович, 48 №-дөөх уокурукка — Решетников Николай Николаевич.

Сүөһү кыстыга—ударнай үлэ фрона!

ОПЫТЫ АТАСТАҢЫ ТРИБУНАТА

Амма сүннүүнээби зонаба сүбэ мүнньахтан

Сотуннун 18 күнүгөр Саха АССР Тызатын хайаайыстыбатын министрестгоа Амма өрүс сүһьүүнөөрү совхозтарга сүөнү илестатын сорох боһнуууостарыгар зонатаагы сүбэ муһаады тэрийбэн ылытты. Оһино Амма, Алексеевскай уонна Чурачы өрөйүүсүннэри тыа хайаайыстыбатыгар производственнай уураалленистарын начальниктара, туһааннаах совхозтар директордара, сорох кылаабынай специалисттара, от делениилэр уурааллениилэрдара, ветеринарнай станциялар уонна «Госкоиссельхозтехника» холбоһуктарын салайааччылар кыттыһыаһар.

[illegible]

Мантан алларан билиги ити сүбэ муньвах матырыйаал-
ларын бичиртүүнбүт.



был 16,3 бырыһыана тиксэр
буолларына, үүт былааныттан
хааны 20 бырыһыанга тийэрэ.

Агардас ити да сыппаралар үүтү млыыга бүтүнгү сүбэ муныаха кыттар ыаллыы оло- рөр хаһаайыстыбалар ис кыах- тарын ситэ туһамматтарын көр- дөрөллөр.

Амга сүүлчүлэри саяхтар
быһыл от хомуурун былаанын,
уонайынан, 1027 бырыһыан то-
лордулар. Ити үчүгэй. Ол эрэри
оттоохнут диэн бүтэйдии бөх-
сүйөн үтүс хаһаайыстыбалар
дыл баччатыгар диэри сүөһүгэ
эбин аһылгы соҕотуопкалаа-
бакка олороллорун сирдээх
быһыһыан аарыахха сатаимат.
Кыстык бастакы ыйыгар общес-
твеннай сүөһүнү ааныа көрбөк-
кө-хорайбакка, дэлэйдик эбин
аһаппакка быһа түһэрип, ма-
ныгы эрдэ уоллары, үтүс
намыс намтатын таһаарылыһа.
Онон бүгүн кыстыгы төрийнигэ
атаастарбытын сиһиччи кансэ-
тарбит уонна олору туоратыыга
саһабытын атастаһарбит, чуо-
лаан, үтүс ылыны уонна со-
ҕотуопкалааһыны үрдэтингэ,
сүөһүгэ эбин аһылгы бөлөмүө-
түннүгэ үлэбит опытын үлдөстөр-
бүт наадалаах.

Үүтү ылымны үрдүктүгө маанилүү үчүгөйдүн хатаңалаан абаты, кыймыллары күнгө үстө шайын, маңныкыктары кытары үлгү тунсары быһаарар суолталалхтар. Бу өттүн сөнхөтөр, өтгөлөнөсөр салайлааччылар, сүбү инитинти специалистара бейлэрин үлэлэрин критическэйдик ыргыган көрөллөрө, туһанышыбакка турар не кыяхтары арийаллара улахан көмөлөх буолуо өтө.

Тыг хайаайхыстыбатын пром-
родственнай управленийелара,
совхозтар салаалталара сүөһү
кыстыгыгын тэрийингэ инженер-
най сулууспала сөптөөх көрдө-
бүлү туруорбатарга сэмэлэннэх
уустаах. Үтүс сирдэргэ инженер-
төр, механиктар, электринктор
кыстык туруттар ис сүрэхтэрит-
тэн маалдьан күнүстэ сүүрбэттэр-
көннөттөр, сүөсүһүттэргэ эр-
чиллэрин курдук көмөлөшөттөр.
Биир үксүн ол да иһин албах
фермаларга кормозапарниктар,
кормодробилкалар аһыга үлэ-
лээбэттөр, сүөһүгү уунап, фер-
малары электрознергийннан хаа-
чыйыы боһуруостара, о. д. а.
быһаарылда иликтэр. Маны бо-
ломтобо ылыахха. Совхозтар
инженернай-техническэй үлэбит-
таригэр көрдөбүлү күүһүрдэт-
хэ.

Фермаларга баар техникна уюна
оборудованне сөптөөлүгү ту-
шандыктыгыгар зоотехниктар
орундара эмне үрдөтүлө элек.
Бийиги, уруккубуз курдук, бу
болпууруска ыйытымын үксү-
атын үлөйтүртөтөн оңоробуз. Бу
эмне көрүлүсөн, кенерүлүсөн
наала.

Бийылгы курдук үчүгэй уу-
лубуяйлаах кыстыкка сүөһү-
үһүтүнүгө, боролуускуйаны ылы-
га тахсар итэздэри кун-дэм
куһараанынан, аһылык көмөчү-
нүн, атын да объективнай бири-
чиликтеринен быһаара сатыыр
бырааныт суох. Онон итэздэ-
ри, көтүтүүлэри бэлэбэтигэр,
дону тэрийэр уонна түмөр үл-
бигигэр көрүөхтээхтү итэ-
нэ олору сорунуулаахтын туо-
ратан кыстыгы бары өттүнэ
үчүгэйдик тэрийэ-хтээхтү.

МИНИСТРИ СОЛБУЙААЧЫ С. Н. ОСИПОВ ДАКЫЛААТЫТТАН

... Говор: Зөвлөх Төрийн хайра-
гын тэргүүн, үндэсний ССНП
XXVI съезид багшилсан, пар-
тийн Кийн Комитетын алтынны-
гаады (1980 с.) Пленумын уу-
раахтарын олохыг нилгэсэн ону-
дид төдийгүй сэтгүүлчлэхтэй
үүнмүүнүүрэг уонна хэбэр ний-
тлэгийн үчүгдэйд садалырга
бүрү ажиллааг уурагга сорууга-
ны бу мүннэргэ хайааныгтаа-
бар да үрдүг тэрлэһиннээхтэй,
сүтүүлөөхтэй үлэхиллэр.

Бялагийн тус сирхэг тирэм
дуур эгнэлтээх сорултартай
бишрээсөрхөвөз общественнай
сүсүбү кастызын нөрдөрүүлээх-
тик тэрийн, кызынны кидар
та сүсүбүттан бордуукууцалы
алыны уонна согоууоукалал-
абын элбэтин булар. Бу салаа-

да республикада социалистический куоталаныны көбүлөтчүлүктөрүнөн Карл Маркс атынан союзго коллективге, Нам уюмга Абый оройуновунун үлэбэттерэ, Якутский таймылаагы союзго тар сүөсүбүттөргө буолулар, Пятилетка сүөдүбүттөрүн толорууга, сүөдүбүтүн аны-үөлү малынны үрдөтүгө Амма өрүс сүөдүбүттөр олохтоох союзго тар үлэбэттерэ эмне кырыта сүөх кылааты килдэрэллэр.

Ол эрээрн дү зона өг сирин-
уугуц, суёну дитинигэр таби-
гастаах угулуобуяларын ту-
лаамнаах хаанааистыбдалар ситэ-
тэ суох туһанан нхаллэр дингэ-
тэ тийбэбит. Омус ятйилеткедэ
машаалар 7 совхоз былаанна-
рын государствода үүтү тутта-

рынга 1100 таягзын, жана 1000 тоннаппан толорбот кутталдаахтар. Үүтү минимга Сугуруускай аатыван уонна «Таатта» соххотар улаханын халаллар. Былты ахсыт 10 ынга үс оройуон соххотарта государствога 1225 тонна үүтү сита туттарбатылар. Фуражный ынах ахсыттан ити кэмте республика үрдүнэ 1314 килограмм үүт минимит бусалдына, ити орто көрдөрүүттэн чурапчылар 233, алексеевскийдар 213, амиллар 54 килограммын абылх үүтү иллылар. Оттон аатынныга республикада ынах ахсыттан 78-тын ит минимиттан чурапчылар 63-түү, алейсеевскийдар 72-дин эрэ ит иллылар. Бу зона ханаймытыбаларыгар республика ынар минимит

«Амна» совхоз директора:

A black and white portrait of a man with dark hair, wearing a suit jacket, white shirt, and dark tie. He is looking slightly to the right of the camera.

Карл Маркс атынан совхоз директоры:

A small, square, black and white portrait of a man with dark hair, wearing a suit jacket, white shirt, and patterned tie. He is looking slightly to the left.

«Коммунизм» совхоз Директора:



Субуруускай аатынан совхоз директора:



А. А. ВАРЛАМОВ.

Карл Маркс атынан совхоз Бахыттаары
отделениетын уураулашай:



Үүхжэ туршада ордун эбишлээх аһылын эбит. Б

А. И. БОРИСОВ.

«Победа» совхоз директоров:

A small, square, black and white portrait of a man with dark hair, wearing a suit jacket, white shirt, and a dark tie. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a textured, mottled grey.

В. С. КИРИЛЛИН

«Амна» совхоз Чакырдазбы отделеннатын
управлякшайа:



X H X

Мунных кыттымынахтара дүүллүмүдүбүт боп
руоска туһанааннах уураары ылыммылар.

Редакция ПОЧТАТЫҢАН
ЫАЛЛЫЛАР КӨРСҮҮҮЛЭРЭ

Амма оройуонугар, Алатинга, үс малым оркууларар үөрөнөччилерин үгэс буолбут нөрүһүүлэрэ буолан ааста. Ытыкхыс нөрүһүүү өлүс күүтүүлөөх, уратылаах: Даран (Чурапчы), Бүтүйдөөх (Мэти-Халгалас) оркууларын сибээстэһиллэрэ 20 смкми, итиннэ Алтан орто оркуулата хаалбослута 10 смкми түүлэ.

Улсын татварын хуульч тэн бийлж эмээ сүргэт
спортивнай хүрэхтэйн тэм. Ол эрээрн санга кор-
диринвар бистаки, бүтэй-сүбүт доготорбун урун-
дэхтар шикис минетани кутгам билэр кураун са-
мхылар. Довордуу дээн

Бу үс огуула дотордо-
луута спорттаний эрэ кү-
рүктөбүнүн мугурдаммат.
Уурахха, общественнай
үлэб ситинилэрбитин
эмэ отчуоттабыт, ин-
версия уонна комсомол-
скай үлэбиг омытын атас-
табыт, уус-урин само-
деятельность көрүүтүн
мытабыт. Маны тэҥэ о-
гуула кылаас кэбинеттэ-
нэ үөрэмэргэ, обществен-
най үлэбэ кыттарга, оло-
ртого чэпчэнигин өйдө-
түм.

Эмилги көрүһүү би-
һиги огуулабытыгар бу-
дуктаат. Ону үс огуула
оролоро уурахха, үлэб
снорка ситинилэрдээх
көрсөрбүт наада.

Л. БАРАБАНОВА.
Бүтэйдээх.

СЫЛГЫ ТЫҢЫН ТУҢУНАН

Смдгы тнхынчтн тнгл-
лтнбт этэрбстэр кнмн
кнмгэ улн керхснэр
буолн ннэллэр. Олон бу
нннбт ннлтер блэр см-
рсну сонгохтук, кн-
дүүстэрхнн тулннр ту-
хулн боннурус кн-
дүүлхн сн дн снмн-
бнл.

Сыл ахсын оройуонга кырата буолуоруна 2 тыһыынча сылгы алуруллар. Ити аата 8 тыһыынча устуука тмс тахтар. Бир аторбас ортоунан 12 тыотан тигиллэр буолуоруна, ити маһырыааһытан 700-чөө атах таһаһын онго-руохха соһ. Оттон баһиэ-хэ?

Алсыз дымга олох-
рынах комбинатыгар Ө Чурапчы с. Г. КУЗЬМИН.

Бу күнлөргө Испания
столичналары Мадридта
Европада куттал суюк
буогуулар уюна бири-
ге үзгөчөлүктө сүбө му-
нлах кыттымлыктарга го-
сударстволор предста-
вительлери көрсөтүүдө са-
даганга. Сөзгө Бз ош 33
дүйдүлөргө, ош теге АХШ
уюна Канада кытталар.

Мадридтаары нэрлүүхү ажилламан иннөө түбүгтээт бэлэмдэгийн атаба ааспыга—манна, Испания столицатын Ковгрестарын дыйрааһыгар, сүүрн нэрлүүхү процедурнай бонпуруустарын итгээнэ күнөөдэ бобискогийн дүүгтэлин буулбута. Хайнмүгэ онно АХШ уонка НАТО чилиннигэ нэжжэ атын дойдулар прэдставителлэрэ деловий комиссийн мэйлдьдиргэ, комиссийнлэри ыаритаргэ, Мадридта утары түрсуу бэлэмдэ-мэйгытын үсөкэгэргэ сорумхуттара. Кинилэр социал-инчестай дойдулары «үмүгэ хайрса-бэттэр» дээн буруйдаа-бытара, кинилэр позичилларын төкүрутан көр-лөрбүтгэрх.

Ол эрсээр сорог арван нэмдүгээр дайны ойн мэт Советский Союз улам атын социалистический дайнууд дуулуурдрын түүхтөр Мадридтаахь нэгдүүтг сэдэллэнэ. Ол баримт бичгүүд, бастайн турал Европ, айраг дуулуур олондөөнөөрхүүн үрдүүтг сэдэллэнэ.

Европа корууттарына иштишмалары айдынар. Мадридтагы форуму катары кишилер ойлаах калар москвала. Европада ай, кушта сзых буолуутун уонун биирэх үлээһини бөгөрөөтүпүрүгэр тиэр-дэр сөбүлэнип ситимил.

ЭЙЭЛЭЭХ КЭЛЭР КЭСКИЛ ТУЬУГАР

-Аан дойду тематыгар бэсчэдэ

дизар өрөөлснийг сибээс
танил. Кистаа буулба-
гдх, хэнийг ч хамгаах
дэгддүгээр бэлтгэл-мэргэ-
—ардчилтаа агросинийн
аргиталар буурдирлын
—сүтмүрхайд. Европ-
таадыг эрдэмтесний хам-
мат, суох дэлхийн ашиг-
на. Ардга Европада орто-
йраахха с а н а
американы ралетий-адри-
най сүрэн сибин өвөр-
таломын уеина тара-
тан турзурууу жүтүр-
дэр тулунан НАТО
сөснийн бэлдээрлалт буор-
тулалбата. Эмхэ нги аг-
росиний аргиталар
Хеласинийг сүтн илдби-
туох позитивнай бэлтгэл
барьтны суох гиндэрт
туслахын сямбануудын
символын — Европатаады
бары сүтүүн сүбэ муж-
лах түмүн актатын—ум-
чуута хайлдарарга сөрү-
нууттан айкаастамматалха-
ра.

Үелээ эгилэлбиги учуур
тасалтаа, Мэдүрхдээр
наасангилэртин үтүө ту
нүтү нүүтүөхкэ сөн дуо!
Пин мийетингэ чончу эл
пийетинд марахан.

Бичир чуулмай: көрсүүлүү хамгийн чамдэнгэ суол буолуора. АХШ уонча НАТО-нан минн советтаахтара нэсэтинин Европа дьолуннаах проблема-дарыттан, бастатан туран куутал суол буолуутун уонча социализминн ани-ни бодорсугуу проблема-таттан, угалдытар, Ком-грестар дьыбарыастарыгар бастаан-найгыны уусту-турдар уонча собуула-ни са-п-чинитин мэлэйдик баралаахтара бастаан кун-

Социалистический бири
гэ дотордохуу дайдуларын
илэр буоллахта, кинилэр
үтүн дылуурдаахтар, хор
сүбүүтэр ситиннилоохтор,
түмүтэ алларын туһугар
барытын өнгөрөгө бэлэм
тэр. Кинилэр Мадриды
бөлөхчү этиннэрдэх кэл
лэлэр. Олор синаалара—
Европа континенттар кут
гал суох буолауутун уопи
биргэ үлээлэхинэ бөбөр
төтүү бары сүтүн туһаа
инимэлэригэр салгын дин
вэх хардыылары өнгөрүү

Социалистический чөйдүр саямаларына, Мадридте Европада байланыштыгына сымбаттуу уюмга сабыланышы өңүгө конференцияны ийгилик менен туйууна байланыштыгына сөн өтө. Иткендеги иштер өсө 1971 жылдан нам ийиштер көгөдүттө. Ону олошкыларын Европада өтө өйсө байланыштуу өткөнө байланышты ута рота турсуу таама нам таамагытар көмөдүөтө өтө.

Социалистический дойду-
лар, ову тэж Ардаа Ем-
рэнэ икэнэ государстволор
и тыгалаары сымнаах
процессия сайыншарарга
Хольштинкэ бодотомин
бүтүн икэнэ дыһаллар
сложно киллэриг түмтэр
сөөлөөт бэсэ үсэмтэлэ
на дээр алдаллар, Холо-
бурга Женевара буолар
васымт туулаары эйгэн
дарматалааһына Бүтүн Ем-
рэнэаары субэ мууһаары
эбэтэр Гамбургдараары «на-
учнай форум» латтата
дыахха сой. Тоһо та мара

хаттар баадларын шинэ
икки өрүттөөх даганы,
дэбэл өрүттөөх даганы
тэгүүкэ олоогурон болон
чоснай. Икономический
уонна культурнай савээст
сайшынарыдыллылар.
ГДР делегациятын бай-
амта, Тас дэмэлэ мини-
стрия бастаах солбуула-
ны Г. Кройковскай ар-
мичин, олоххо калы-
рыллыт Хелсештээри
сэбүлүннүр үтүө үтүгэй
түмүктэри бэрдикэр, и-
һи кылаабынай быраабын
— олоххо быраабы бер-
гөтүлүр. Социалистиче-
скэй бирдэ долоордүү
дойдулара ити сродуга
салгыс бэрэжэ бэлэнир.

[illegible]

Европа уюни бүтүн
аан дойду хоруоттара Мал-
ридтаады көрсүлүүптөн
дэс итинки эрежелер

Т. КУДРЯВЦЕВА
(СССР)



II. Окончательное фото.

Н.Р.8644У.03РГЗ УТУВ НЗЬНИЛЭЭХ

Саха комсомолун биримийэтин лауреата Ньурба-
тааҕы государственнай
драматический театр айар
коллектива бийыл үлэтин
XV сезонун ааста. Би-
һиги театр артистара,
үгөс билиһиннаах, гас-
тарета сыдыаллар. Биһи-
ги 19 кинилээх барыта-
бит Мигэ-Хангаас уонна
Чурапчы оройуоннарынан
бууттара,
Часанар тустарынан
корооччулар сыллыбыла-
ра куһаҕана суох. Орду-
нэр Никольев, Фрумен-
ий Софронов, Петр Ан-
дреев, Михаил Скрибин
то д. а. айбыт образтара
суббуэбиттэр. Ону бийыл
сыдыабыт кирдэрбиттэр,
наһааныыны илэтта көр-
сүһүгэрбит көмүлөр итэ-
лүүһүбүт. Хап болуоду

Репертуарыныгытар И. И. Календний, Семенов «Кы-
наты» дини ички оопнуу-
туу, атам хартыналалар
ади ортоах драмат, бы-
рааттыгы Тука сурубалачы-
т. Кызыл Зина Кудажин «Ого
Дочка олобуулар» дини
комедията балалар «Кы-
наты» театрыбг ыныбал-
уу режиссерга, Саха АССР
букумач артына Спартак
Самойлов, ахсын аинуу керсүүдүү-
көөмөрлөр олохтоох ми-
челлары кытта спорка ку-
гакта» иллери төрийдибиги
Варигадара театр су-
лулар туруугутар улахы
сыраларын бизирбиг ар-
тыстар П. Николаев, Ф.
Софонов, эдилер—
Григорьевна, З. Попова, В.
Воронцов, М. Скрибин, С.
Юрченко, В. Мартынов
и. д. а. балалар.

Д. ИВАНОВ,
гастрономийн бичигч,
салаабааччдаг.

буутара.
Цэсэлэр тустерынаа
кароччулар сэллэбэллэ-
ре куһаҕааа суох. Ордун-
аа Петр Николаев, Орумен-
ий Софронов, Петр Ан-
дреев, Михаил Скрыбин,
уо. д. а. айыт образтары
сөбүлээбэттэр. Ону билиэ-
сэмдэбэт сирдэрбиттэр,
мэллэллээһини кытта пер-
сүүһүдэрбит кэмлэр итэ-
рүүдүбүт. Хаа боһуол-
ахсын онтун керсүүһүдэр
көмүрүтэр олохтоох мч-
чттары кытта спорна кү-
түктэһиллэри тэрийдүбүт.
Биригэдэрэ театр сү-
һүдөр туруутутар улаах
сиралары бэрэбэт ар-
тыстар П. Николаев, Ф.
Софронов, элэрэр—О.
Гинторьева, З. Попова, В.
Ворисов, М. Скрыбин, С.
Юрченко, В. Мартьянов,
уо. д. а. бааллар.

Д. ИВАНОВ,
господыня биржевого
салубачыга.

СИМОНОВА: «Книжки» друзей ценнее

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: пентоксэ индекс 678700, Чугалчы с.
Көл Мана үул. 12, ТЕЛЕФОННАРЫЫТ: редактор—21-395, отделлар—
21-495, уопсай — 21-505.

«Сила слов» («Новая жизнь») — орган Чуралчинского
райкома КПСС и районного Совета народных депутатов
Якутской АССР

Индик. 60949. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам на якутском языке. Объем 1 лст. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ
№ 34944. 141. г. Чурапча, ул. Марка Маркова 12. Тираж 3150